WIKIPEDIA

Laotisk

Laotisk er offisielt språk i Laos og blir dessutan, i form av dialekten isan, snakka av ein tredjedel av folket i Thailand. Laotisk er eit tonalt språk.

Laotisk er nærskyld med thai, skilnaden mellom desse språka kan jamførast med skilnaden mellom svensk og norsk.

Laotisk **(ພາສາລາວ [pha:sa:la:w])**	
Andre namn:	Lao
Klassifisering:	Tai-kadai-språk Kam-tai-språk Be-tai-språk Tai-sek-språk Tai-språk Sørvestleg Lao-Phutai
Bruk	
Laotisktalande i alt:	3 184 500[1]
Skriftsystem:	Laotisk skrift
Språkkodar	
ISO 639-1:	lo
ISO 639-2:	lao
ISO 639-3:	lao
Wikipedia på laotisk	

Innhaldsliste

Dialektar
Alfabetet
Bruk
Kjelder
Bakgrunnsstoff

Dialektar

Laotisk kan delast i fem hovudmålføre:

- Vientianelaotisk (Vientiane)
- Nordleg laotisk (Luang Prabang)
- Nordaustleg laotisk (Xieng Khouang)
- Sentrallaotisk (Khammouan)
- Sørleg laotisk (Champasak)

Ein sjette dialekt blir isan-språket i Thailand.

Alfabetet

Språket blir skrive med laotisk skrift. Alfabetet liknar gammaldags thai-skrift, og er tufta på det det gamle thailandske alfabetet. Ein skilnad er at ein har fjerna mange likelydande bokstavar som thai-skrifta har behelde.

Bruk

Laotisk blir bruka av om lag 3 millionar menneske i Laos, og av knapt 200 000 i Thailand og Kambodsja. 800 000 har laotisk som andrespråk. Bibelen vart omsett til laotisk i 1932. Mellom ein og to tredelar av folket i Laos kan lese og skrive.[2]

Kjelder

1. Ethnologue-tal frå 1991 (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=lao)
2. Ethnologue-tal frå 1991 (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=lao)

- *Denne artikkelen bygger på «Lao» frå Wikipedia på svensk, den 5. januar 2013.*

Bakgrunnsstoff

- Omniglot sin artikkel om laoalfabetet (http://www.omniglot.com/writing/lao.htm)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Laotisk&oldid=3133126»

Denne sida vart sist endra den 21. april 2019 kl. 15:51.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.